

ETH DIARI

Numerò 40
Dimars 23 de hereuèr 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

MILÈRS D'AGRICULTORS PRENEN ES CARRÈRS DE BRUSSÈLLES ENTÀ PROTESTAR CONTRA ERA REFÒRMA AGRÀRIA

Era manifestacion coincidís tamb eth Conselh de Ministres d'Agricultura des Quinze qu'ager debatic en Brussèlles es refòrme



Milers d'agricultors des quinze Estats membres dera Union Europea (UE) comencèren delàger ua manifestacion entà protestar contra es retalhades previstes enes refòrme dera Politica Agrària Comuna (PAC). Entre quinze mil e vint mil manifestaires s'amassèren en Parc deth Cinquantenari, propèr as sedences dera Commission Europea e deth Conselh de Ministres, a on ager pera tarde comencè era "maraton" agricòla ena que se decidirà eth futur deth camp europeu. Hònts policiaus precisèren qu'enca arribauen tath punt de partença dera manifestacion nombrosi agricultors, qu'an agut de demorar era gessuda des sòns respectius païsi. Entara manifestacion que i van mès d'un milenat d'agricultors espanhòus procedent de totes es comunitats autònòmes, segontes didec Pedro Barato, president dera Associacion Agrària Joeni Agricultors (ASAJA). "Cau corregir es desequilibris que se produsiren enes sectors agricòles espanhòus pr'amor dera refòrma dera PAC en 1992", declarè Barato en ròda de premsa abantes dera manifestacion. Aguest calculèt qu'es pèrtes que poderien provocar es naues refòrme en estudi pòden afectar 300.000 lòcs fixi dirèctes e ues cent mil explotacions agràries en Espanha. Fernando Moraleda, cap dera Union de Petiti Agricul-

tors (UPA), parlèc tòs milers de manifestaires amassadi en un heider e plojós maitin en caplòc belga e defenec "era explotacion familiara, er emplec e eth territori rurau. Non permetem qu'ua punhèra d'eurocrates roïnen eth futur dera agricultura". Es agricultors europeus son contraris as darrères propòstes entà retalhar es ajudes dirèctes tara renda, çò que poderie afectar, ath delà des productes includidi ena Agenda 2000, eth plan financèr des Quinze entàs proplèus sèt ans, es coitus mediterranèus. Es Quinze an sus era taula diuèrses formules entà amermar era despensa agricòla comunitària e en ambient tanben i a er intent d'Alemanha d'aplicar eth principi deth cofinançament d'aguesta despensa entre es Estats membres e eth pressupòst dera UE. Es autoritats bèlgues an desplegat un fòrt dispositiu de seguretat ath torn des sedences comunitàries entà esvitar qu'es agricultors s'apropen tath lòc a on s'amassen es ministres des Quinze. Es mesures includissen eth barratge tamb barricades metalliques e brescat, eth tancament de diuèrses estacions de metro e toti es accessi en tath coneishut coma barri europeu de Brussèlles.

RIERA (UP) DEMANE UN DESPARTIMENT SOCIAU E PROFESSIONAU DES AJUDES ENTARA AGRICULTURA

Eth coordinador nacionau d'Union de Pagesi (UP), Pep Riera, se refe-ric ager as mobilisacions des pagesi en Brussèlles en tot demanar un despartiment tamb critèris sociaus e professionaus des ajudes entara agricultura. En ues declaracions tà TV3, Riera indiquèc qu'eth sector a pòur dera dusau refòrma dera Politica Agrària Comuna (PAC) perque, com era hèta en 1992, non resolverà es problemes de hons e contunharà favorisant eth 20% de personnes que se beneficie deth 80% des ajudes. Riera qualifiquèc de justes es ajudes que receben es pagesi catalans, perque non i a pagesi o empreses catalanes que receben ajudes de centenats de milions. Totun açò, indiquèc que non en toti es lòcs ei atau, e metec er exemple d'ua familia que pòt receber 500 millions de subvencion e que tamb era bracada pressupostària deth 10% contunharà receber 450 milions. "Tamb açò estauviam pòg e aguesti senhors contunharàn d'ester uns privilegiadi, quan non son pas pagesi e non aurien de recéber ne cinc sòs", senhalèc. Per açò, didec, "es ajudes s'autrien d'establir, d'un còp entà tostemp, tamb critèris sociaus e professionaus". Riera tanben expressèc eth sòn temor entath cofinançament perque, segontes didec, pòt beneficiar pagesi francesi e alemands, païsi qu'amien pressupòsti generosi entara agricultura, mès pòden èster damnatgeus entà païsi com Espanha. En repòrt as protestes d'ager contra eth conselhèr d'Agricultura, Ramaderia e Pesca, Francesc Xavier Marimon, eth lidèr d'UP senhalèc que se segondaràn aguesti tipe d'accions perque i a companhs deth sector porcin que non ven ua auta gessuda ara crisi. Riera demanèc cercar solucions entara crisi deth porcin en ua taula de negociacion entà que non calgue hèr accions de protesta.

DURAN I LLEIDA AFIRME QUE CiU NON PÒT "DESORIENTAR" ES CATALANS TAMB UA PROPÒSTA INCONCRÈTA DE MÈS PÒDER ENTÀ CATALONHA



RECLAME "PRUDÈNCIA" ATH GOVÈRN CENTRAU E ACUSE MARAGALL DE NON SABER QUINA BANDERA LHEUAR DEUANT ES CONTRADICCIONS TAMB BORRELL.

Eth lidèr d'Union Democrática de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, afirmèc ager que CiU a "era obligacion de non desorientar es catalans" tamb ua propòsta inconcrèta entà dotar de mès poder politic e economic a Catalunya, per çò que se mostrèc "plan convençut" que Jordi Pujol formularà ua propòsta detalhada de "relectura" dera Constitucion e diderà s'açò carrejarà ua refòrma dera Estatut. Duran i Lleida precisèc qu'auté en dia "arrés non a dit ne a CDC ne a UDC que se propòse ua refòrma der Estatut", tot e qu'afirmèc que dempùs de 20 ans dera aprovalion dera Constitucion "èm en condicions" de plantejar era sua "relectura". Senhalèc qu'era propòsta que formule CiU aurà "volontat de durada" e "non entà que sigue cambiada cada cinc ans", en tot soslinhar era actitud de CiU de non auer plantejat era refòrma dera Constitucion ne der Estatut en aguesti darreri 20 ans. Eth president deth Comitè de Govèrn d'UDC assegurèc que Jordi Pujol diderà, ena anunciada conferéncia que prononciarà eth dia 1 de març en Barcelona, "com e quini articles dera Constitucion volem replantejar e an d'auer ua auta interpretacion, e s'açò a quaqua repercussion en Estatut". "CiU harà çò qu'a de hèr e plantejarà ua propòsta politica inconcrèta que non desorientarà es ciutadans", persutèc Duran, dempùs dera amassada d'ager dera direcció deth sòn partit. Josep Antoni Duran i Lleida vaticinèc qu'en aguesta amassada non i aurie d'auer cap de diferéncia tamb CDC, pr'amor qu'existeixis un "dialòg fluïd" e eth ja a mantiengut 2 o 3 trobades tamb Jordi Pujol entà parlar d'aguest ahèr, en tot anociar qu'encaira i aurà bèra auta amassada abantes qu'eth president dera Generalitat hès-

que oficiau era sua propòsta.

ENQUIA DEMPÙS DES ELECCIONS

Eth lidèr d'Union considerèc qu'era propòsta inconcrèta de mès poder entà Catalunya non se plantejarà formauament ath Govèrn centrau ne ath conjunt de forces politiques catalanes e der Estat enquia dempùs des eleccions tath Parlament de Catalunya dera pròplieu tardor. Defenec eth besonh de cercar eth supòrt des partits catalans e de pactar eth nau modèu, non sonque tamb eth govèrn que i age en Madrid, senon tanben tamb es principaus forces politiques der Estat. Josep Antoni Duran i Lleida avalorèc coma injustificades es critiques que deth Govèrn s'an amiat entà ua possibla refòrma der Estatut, per çò qu'a demanat ar Executiu que presidíss José María Aznar "paciència, prudència e que demoren a conéisher era propòsta inconcrèta abantes de començar a criticar".

MARAGALL NON PÒT ISSAR BANDÈRES

D'un autre costat, eth dirigent democristian afirmèc que li "suspreneren" es critiques lançades peth candidat socialista, eth quau non sap ce quina bandera a o pòt lheuar perque, simultanèament e metodicamente, eth dia seguent ei caplheuada per Josep Borrell. Ei pr'amor d'açò que Maragall non pòt hèr propòstes e s'atèrmie a hèr ua campanha de marqueting politic, "coma se vesse un detergent", higec.

BORRELL COMA NOSTRADAMUS

D'autre biais, eth Comitè de Govèrn d'UDC avalorèc "plan positiuament" era darrera entrevista entre Aznar e Pujol, perque eth president catalan a aportat "estabilitat, serenitat e sen" deuant dera situacion de confrontacion politica que i a en País Basc, entre es partits estatuaus e es nacionalistes, e "deuant era exaltacion tremenda de Borrell que semble aué-se convertit en Nostradamus, en tot vaticinar qu'Espanha se "disgrègue".

ETH DISSABTE 6 DE MARÇ, EN ESCADENÇA DETH NUMERÒ 50 D'ETH DIARI EDITARAM ER "ESPECIAU PALAI DE GÈU"

En 14 planes explicaram ce quina ei era vertat ath torn deth Palai de Gèu. Guaire li còste a Vielha e Aran eth Palai de Gèu? Eth Palai de Gèu, òbra faraonica e desproporcionada entà Vielha o un exemplar equipament collectiu? Perqué i a tantes empreses ligades ath Palai de Gèu? VIGESA, GIROA, IGE? Perqué er Ajuntament a roïnada era empresa gestora deth Palai? Com se defenen eth redactor deth projècte, era empresa constructora e es tecnicis directius dera òbra deuant dera demanda judicial qu'er Ajuntament a presentat contra eri? Qué ne pensen es usatgers? Que ne pensen es toristes? Qué ne pense eth pòble de Vielha deth Palai? Recuelheram es veus der actuau baile de Vielha e es dera oposicion. Cuelheram eth Palai ena sua faiçon toristica e parlaram tamb eth sector. Publicaram era secció "ERA BLAGADERA D'ARAN" mès irrespectuosa que ja-més ajam publicat e assençam anar ath darrer des michelins der alcalde en tot que hè exercici en Palai tamb banhador. Presentaram era propòsta VIELHA 2000 tamb eth programa de relançament deth Palai entath nau millenà. Secció especiau: "Revirat der aranés", tamb eth resumit, revirada e interpretacion de diuèrsi articles en galhèc, castellà e catalan. Non vos la perdetz e començatz a reservar er exemplar: 973 64 17 72. Ath delà i a espacis de publicitat tà contractar: 619 29 41 59.

Er e-mail a passat en pòc temps a èster ua des airines mès populares e tengu-des dera naua revolucion tecnologica qu'a supausat Internet.

Bill Gates s'endonyièc en sòn moment era expression "aplicacion assassina" que s'ajuste perfectament ar efècte que provòque aguest nau sistèma de comunicacion deuant es mès convencionaus (corrèu, telegrama, e inclus eth mès modèrn fax) e que pòga pòc pèrden eth favor des ciutadans. Ath delà, a retornat a fòrça ciutadans era sana costum de mantier correspondéncia tamb amics o collègues professionaus qu'enes darrèri ans s'auie perdut lèu totaument. Segurament serie dificil trobar un cibernauta que podesse víuer sense eth sòn corrèu electronic. Segontes era consultora Yankee Group, i a ath torn de 263 milions d'adreces de corrèu electronic en mon e cada usatgèr recep diàriament ua mieja de 30 messatges.

Sonque en Estats Units circulen cada dia 9,4 miliardi de messatges e pendent er an 98 circulèren peth 'hilat' 3,4 billions de messatges (que poderíem comparar tamb es 'pògui' 107 miliardi de corrèus urgents que siguèren enviats a trauers deth sistèma postau nòrd-american), çò que place er e-mail en ua causa 'indispensable' entara vida sociau e labrou des internautes.

Totun açò, pas tot aguest volum de messatgeria correspon a messatges que poguen èster d'interès entath sòn destinatari. Quauques companhies an describit eth potenciu deth corrèu electronic e an convertit es internautes en destinataris de fòrça messatges publicitaris de tota sòrta. Eth popular *Spamming* represente un 70% deth totau des messatges comerciaus que recebem, segontes Marketer, çò que hè comprehensibles es queishes des cibernautes sus es molèsties que les provòque.


Ua solucion entà esvitar aguest bombardament publicitari qu'ei er usatge des filtres qu'es programes de corrèu electronic, com er Eudora o er Outlook de Microsoft, pòrtent incorporadi. Aguest darrèr a un fichèr de texte a on ja vien predefinides quauqu'ues des frases mès tengudes pes *spammers*. S'aguestes non son sufisentes podem higé-ne de naues.

Ena darrèra version der Outlook, era 5.0, podem mercar un messatge qu'ajam recebut e automaticament plaçar eth destinatari o es paraules qu'incorpòre ena lista de filtres entà que signen refusadi per aguest software ara ora de descargà-los deth servidor.

Ua auta solucion ei er us deth software *anti-spam*. Aguest utilise ua combinacion des adreces mès tengudes entar enviament de publicitat e tanben d'aqueres frases o paraules mès correntes. Son mès potentes qu'eth sistèma simple de filtres des programes de corrèu, e mès eficaces.

Non escriuetz tant, perilhe era vòsta salut

Quauqui usatgèrs acusen ath corrèu electronic coma causant deth sòn estrès. En un estudi hèt



per Reuters sus er impacte dera informacion entre es directius des granes empreses, que se realisèc entre es ans 94 e 96, un 42% des enquestadi responen qu'er excès d'informacion que recebien les produisie eth nomenat IFS (Síndrome de Fatiga Informatiu).

Ua sensacion que tanben transmetec ena Escola d'Ostiú der an passat dera Universitat Complutense de Madrid un director associat d'Anderson Consulting.


Sens doble aguest important fenomèn, eth demès d'informacion que recebem, pòt èster contrarestat pes softwares de filtratge, tot e qu'ei impossible de hèr quan se tracte d'un entorn corporatiu. Un bon conselh ei remeter messatges a qui reauament li interesse eth contiengut e esvitar eth temut *spamming* corporatiu que represente eth 'cc' en toti es messatges qu'enviam tás companhs de seccion, departament, oficina, país... e inclus, continent.

Ua auta solucion serie limitar es messatges qu'enviam e, en aqueri cassi que sigue possible, cercar era 'calor humana' dera convèrsa. Ena sua colona de "Salut personau" en *New York Times*, Jane E. Brody informe qu'eth doctor William Haskell, expert en exercici fisic dera Universitat de Stanford, a calculat er impacte negativ que pòt auer entara salut enviar messatges en lòc de parlar tamb es companhs de travalh. Aguest doctor assolide que se ua persona dedique dus menutes diaris a enviar messatges as sòns companhs en lòc de lheuà-se dera cagira entà anar a parlar tamb eri, pòt arribar a acumular er equivalent caloric de 5 quilòs de grèish corporau en ua decade.

Ángel Cortés,
director de *Noticias Intercom*.

22,30 ores
Cine de Vielha
El milagro de P.Tinto

el milagro de
P.Tinto



NAU SERVICI DE TELEASSISTÉNCIA ENTARA GENT GRANA ENA SÈU D'URGELH

E th president dera Assemblea Provinciau de Lhèida de Creu Ròia, Emilià Astudillo, e eth baile dera Sèu d'Urgelh, Joan Ganivet, signaràn un convèni de collaboracion que garantisarà era prestacion deth servici de teleassisténcia entara gent grana dera ciutat.

Segontes hònts der airau de Benestar Sociau der Ajuntament, "era teleassisténcia ei un servici especialment indicat entàs personnes que, per motius de salut, incapacitat o isolament an de besoh atencion contunhada".

Eth servici fonciona a trauers dera linha telefonica convencionau, tamb prètz de trucada locau, e permet as sòns usatgèrs, deuant ua situacion d'emergéncia e sonque sarrant un botón, establir contacte verbau dirècte e immediat tamb

era centrau receptora dera Creu Ròia, que li aufrirà era resposta mès apropiada tás sòns besonhs.


Era Creu Ròia dera Sèu d'Urgelh compdarà tamb un equip mobil d'assisténcia entad aguest servici, tamb personau qu'age coneishements de servicis sociaus e sanitaris, prumèrs auxilis e petiti apraiaments domèstics, que se desplaçarà tath domicili des usatgèrs entà atier es demanés.

Entà accedir as prestacions sociaus cau qu'es personnes interessades agen un minim de 60 ans o demoren soletes pendent era màger part deth dia.

Cau auer en compde, segontes hònts der ajuntament, que pr'amor qu'er us deth sistèma requerís ua minima

capacitat de comprenença, ne demoren excludits es malauti psiquiatricas e es personnes tamb amendiments sensoriaus.

Es beneficiaris auràn de pagar peth servici un prètz public d'acòrd tamb es ingressi dera unitat familhara e ues bonificacions que paguen es servicis sociaus municipaus. Entàs personnes tamb ua rènda mès baisha des 55.000 pessetes, era bonificacion serà deth 100%; es personnes tamb rendes entre es 55.000 e es 70.000 pessetes pagaràn 1.212 pessetes mensuaus; es qu'an rendes entre es 70.000 e es 85.000 pessetes ne pagaràn 2.425 e es qu'agen ingressi per dessús des 85.000 pessetes n'auràn de pagar 4.850.




ERC EXIGÍS ETH COMPLIMENT DETH MAPA DE BIBLIOTÈQUES EN PIRENÈU

E th deputat d'ERC en Parlament de Catalunya, Jordi Ausàs, a denonciat er incompliment deth mapa de lectura publica enes parçans deth Naut Pirenèu e a reclamat ath Departament de Cultura dera Generalitat es recorsi economics correspondenti "entà non convertir en non-arren ua planificacion endominada e que se derive dera lei deth sistèma bibliotecari de Catalunya".

Eth mapa de lectura publica ditz qu'en cada comarca i aurà un minim d'ua bibliotèca centrau, inclus enes quaus cap des sòns municipis non a mès de 5.000 estatjants, com en Palhars Sobiran e Nauta Ribagòrça, era Val d'Aran e, per pòg, eth Palhars Jussà (Trempl n'a 5.403). Segontes Jordi Ausàs, d'aguesta manera se garantís era cubertura d'aguest servici public tà tot eth país e, per tant, tanben era possibilitat d'accendir tà tot eth sistèma bibliotecari de Catalunya.

Esquèrra Republicana totun, a denonciat qu'era situacion actuau deth sistèma de lectura publica que recep eth conjunt des parçans de montaña ei dramatica. En aguest sentit, Ausàs a manifestat que "eth Pirenèu ei era 'cendrosa'", pr'amor que "sonque dispòsen de bibliotèca comarcual era Cerdanya e eth Naut Urgelh, maugrat que per lei n'i aurie d'auer en toti es caplòcs



comarcaus". Eth deputat deth Naut Urgelh en Parlament de Catalunya a reclamat tath Departament de Cultura es dotacions pressupostàries qu'an de permeter bastir bibliotèques en Trempl, Sòrt, Pònt de Suert e Vielha.

Aguesta escadença s'a vist greujada, opine Ausàs, peth hèt que d'ençà dera publicacion dera lei, er an 1993, "la Caixa" a barrat quauques des sòus sales de lectura, "tamb er argument qu'es entitats d'estauvi aufrin aguest servici de bibliotèca mentre i auie un uet legau". Ei eth cas de Belver de Cerdanya, Organhà, Sant Laurènç de Morunhs e Martinet de Cerdanya, que maugrat qu'en quauqui cassi se n'an hèt cargue es ajuntaments "non aperten ath sistèma de lectura publica e non ne receben eth supòrt generic".

Edite ETH DIARI
Familia Colomines
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)
Carrer Doctor Manel Vidal
locau num. 5
(Darrer edifici/ Ath cant der Espitau)
25530 Vielha-Val d'Aran
Telefon: 973641772
Fax: 973640871
E-mail: vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.
e-mail: jrcc@apdo.com

Informatica e dessenh: Marc Colomines i Nadal.

Equip de correctors: Pilar Barés e Xavier Gutierrez.

Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.

Impression: Xerax's Document Center 220 ST d'ETH DIARI
en Vielha.
Tirada: 1000 exemplars.